☐

Bagupi

Bagupi	
Datu orokorrak	
UNESCO sailkapena	3 arrisku ziurran
Informazio filologikoa	
Hizkuntza kodeak	
ISO 639-3	`bpi`
Ethnologue	`bpi (http://www.ethnologue.com/language/bpi)`
Glottolog	`bagu1252 (https://glottolog.org/resource/languoid/id/bagu1252)`

Bagupia Papua Ginea Berriako Madang hizkuntza bat da, ia galduta dagoena[1]. Presiopean dago, Garuh edo Tok Pisin bezalako beste hizkuntza handiagoekin lehiatzen duelako. Papua Ginea Berriako Madang probintzian hitz egiten da. Horretaz gain, Gogol ibaiaren iturburuko zonaldean hitz egiten da, Madang hiriaren ipar-mendebaldean kokatzen dena.

Erreferentziak

1. ↑ **(Ingelesez)** «Bagupi» (https://www.ethnologue.com/language/bpi) *Ethnologue* . Noiz kontsultatua: 2019-02-18.

Kanpo estekak

Autoritate kontrola	**Wikimedia proiektuak** · Datuak: Q3450697

"https://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Bagupi&oldid=7344330"(e)tik eskuratuta

To ar

Nabigazioa

- Azala
-
- Txokoa
- Albisteak
- Aldaketa berriak
- Ausazko orria
- Laguntza
- Dohaintza egin

Tresnak

- Honanzko lotura duten orriak
- Lotutako orrietako aldaketak
- Fitxategia igo
- Orri bereziak
- Lotura iraunkorra

- Orri honen datuak
- Artikulu hau aipatu

Wikidata itema

Inprimatu/esportatu

- Liburu bat sortu
- PDF gisa jaitsi
- Inprimatzeko bertsioa

Beste hizkuntzak

- Piemontèis
- English
- Hrvatski
- Kiswahili
- Ilokano

Aldatu loturak

Wikipedia Entziklopedia askea

Orriaren azken aldaketa: 14 abendua 2019, 20:11.

Testua Creative Commons Aitortu-PartekatuBerdin 3.0 lizentziari jarraituz erabil daiteke; baliteke beste klausularen batzuk ere aplikatu behar izatea. Xehetasunen berri izateko, ikus erabilera-baldintzak.